

## ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE

### Zajednička deklaracija o članu 75

Ugovorne strane su saglasne da se, za potrebe ovog Sporazuma, intelektualnom i industrijskom svojinom, smatra posebno autorsko pravo, uključujući i autorsko pravo na kompjuterske programe, i srodna prava, prava koja se odnose na baze podataka, patente uključujući i dopunske sertifikate o zaštiti, industrijski dizajn, trgovačke i uslužne žigove, topografije integriranih kola, geografske oznake uključujući i oznake porijekla, kao i prava na zaštitu biljnih sorti .

Zaštita prava komercijalne svojine obuhvata posebno zaštitu od nelojalne konkurencije, kao što je navedeno u članu 10bis Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine i zaštitu neotkrivenih informacija, kao što je definisano u članu 39 Sporazuma STO o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (Sporazum TRIPS).

Ugovorne strane se dalje slažu da će nivo zaštite definisan u članu 75, stav 3 ovog Sporazuma, podrazumijevati i raspoloživost mjera, procedura i pravnog lijeka, kao što je definisano Direktivom 2004/48/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta o primjeni prava intelektualne svojine<sup>1</sup> od 29. aprila 2004. godine.

---

<sup>1</sup> Sl. list EZ 157, 30.4.2004, str. 45. Ispravljena verzija u Sl. list EZ 195, 2.6.2004, str. 16.

## Deklaracija Zajednice i njenih država članica

Uzimajući u obzir da Zajednica na temelju Uredbe (EZ) 2007/2000 odobrava vanredne trgovinske mjere zemljama koje učestvuju ili su povezane sa Procesom stabilizacije i pridruživanja Evropske unije, uključujući Crnu Goru, Zajednica i njene države članice izjavljuju:

da se u primjeni Člana 35 ovog Sporazuma, uz ugovorne trgovinske koncesije koje Zajednica nudi u ovom Sporazumu, primjenjuju i one jednostrane autonomne trgovinske mjere koje su povoljnije, sve dok se primjenjuje Uredba Savjeta (EZ) 2007/2000 od 18. septembra 2000. godine kojom se uvode izuzetne trgovinske mjere za države i teritorije koje učestvuju ili su na neki način povezane sa procesom stabilizacije i pridruživanja EU<sup>2</sup>;

da se, naročito, kada je riječ o proizvodima obuhvaćenim Poglavljima 7 i 8 Kombinovane nomenklature, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primjenu ad valorem carina i posebne carine, smanjenje odnosi i na posebnu carinu, odstupajući od relevantne odredbe Člana 29, stav 2, i Člana 30, stav 2.

---

<sup>2</sup> Sl. list EZ 240, 23.9.2000, str. 1. Uredba je promijenjena Uredbom Savjeta (EZ), br 530/2007 (Sl. list EZ 125, 15.5.2007, str. 1).